

Na osnovu člana 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18, 23/20 – odluka US i 44/22), člana 4. Pravilnika o radu TTU energetik d.o.o. broj: 02-28-88-4/18, 02-31-15-2/19, 02-34-33-2/19, 02-39-62-2/19, 02-40-66-2/19, 02-52-68-2/20, 02-13-76-2/21, 02-24-45-4/22 i 02-32-14-2/23, člana 2. stav (1) i člana 5. Odluke o načinu izbora, postupku i kriterijima za izbor novih radnika i pripravnika u Tvornici transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla broj: 02-141-60-4/20 i 03-19-34-3/21 i Odluke o potrebi prijema radnika broj: 05-818/23 od 08.06.2023. godine, TTU energetik d.o.o. Tuzla raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

I

Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na sljedećim radnim mjestima:

Red. br.	Radno mjesto	Služba	Broj izvršilaca	Trajanje ugovora
1.	Bravar 1	Proizvodnja	1	12 mjeseci
2.	Bravar 2	Proizvodnja	1	12 mjeseci
3.	Bravar 2	Proizvodnja	1	Neodređeno
4.	Bravar 4	Proizvodnja	1	12 mjeseci
5.	Bravar 5	Proizvodnja	1	12 mjeseci
6.	Bravar u održavanju 1	Proizvodnja	1	Neodređeno
7.	Zavarivač 2	Proizvodnja	1	12 mjeseci
8.	Zavarivač 4	Proizvodnja	1	12 mjeseci
9.	Metalostrugar 4	Proizvodnja	1	12 mjeseci
10.	Metalostrugar 6	Proizvodnja	2	12 mjeseci
11.	Pomoćni poslovi	Proizvodnja	1	12 mjeseci
12.	Poslovođa za internu logistiku	Proizvodnja	1	Neodređeno
13.	Metaloglodač 1	Proizvodnja	1	12 mjeseci
14.	Metaloglodač 2	Proizvodnja	1	12 mjeseci
15.	Metaloglodač 3	Proizvodnja	1	12 mjeseci
16.	Metaloglodač 5	Proizvodnja	1	12 mjeseci
17.	Termičar 1	Proizvodnja	1	12 mjeseci
18.	Bravar/poslovi vulkanizacije	Proizvodnja	1	12 mjeseci
19.	Komercijalista nabave i prodaje 2	Komercijala	1	12 mjeseci
20.	Automatičar 2	Elektro istraživanje i razvoj	1	12 mjeseci
21.	Konstruktor 3	Mašinsko istraživanje i razvoj	1	12 mjeseci
22.	Inženjer kontrole	Kvalitet	1	12 mjeseci

II

Kraći sadržaj/opis poslova iz člana 1. Javnog oglasa po radnim mjestima:

- “Bravar 1”:** Izrada najsloženijih/specijalnih čeličnih konstrukcija, uz organizovanje grupe radnika, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u procesu bravarske obrade; izrada i montaža svih vrsta transportera; montaža mašina i uređaja najveće složenosti; mašinsko i ručno savijanje limova, profila i druga oblikovanja metala najveće složenosti; mašinsko i ručno bušenje, brušenje, sječenje i presovanje materijala, razvrtavanje i narezivanje navoja najveće složenosti; toplinsko ravnanje najsloženijih čeličnih konstrukcija; ukrajanja i pripremanja čeličnih konstrukcija najveće složenosti; korištenje tehnološko-tehničke dokumentacije u procesu sječenja i presovanja; priprema materijala i mašina za proces sječenja i presovanja; bravarski poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.

2. **“Bravar 2”**: Izrada srednje složenih čeličnih konstrukcija, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u procesu bravarske obrade; izrada i montaža svih vrsta transportera; montaža srednje složenih mašina i uređaja; mašinsko i ručno savijanje limova, profila i druga srednje složena oblikovanja metala; mašinsko i ručno srednje složeno bušenje, brušenje, sječenje i presovanje materijala, razvrtavanje i narezivanje navoja; toplinsko ravnanje srednje složenih čeličnih konstrukcija; ukrajanja i pripremanja srednje složenih čeličnih konstrukcija; korištenje tehnološko-tehničke dokumentacije u procesu sječenja i presovanja; priprema materijala i mašina za proces sječenja i presovanja; korištenje tehnološko-tehničke dokumentacije u procesu sječenja i presovanja; priprema materijala i mašina za proces sječenja i presovanja; bravarski poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
3. **Isto kao pod rednim brojem 2.**
4. **“Bravar 4”**: Izrada jednostavnih čeličnih konstrukcija, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; izrada i montaža jednostavnih elemenata transportera; montaža jednostavnih mašina i uređaja; mašinsko i ručno savijanje limova, profila i druga jednostavna oblikovanja metala; mašinsko i ručno jednostavno bušenje, brušenje, sječenje i presovanje materijala, razvrtavanje i narezivanje navoja; toplinsko ravnanje jednostavnih čeličnih konstrukcija; ukrajanja i pripremanja jednostavnih čeličnih konstrukcija; izrada dijelova u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji; korištenje tehnološko-tehničke dokumentacije u procesu sječenja i presovanja; priprema materijala i mašina za proces sječenja i presovanja; bravarski poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
5. **“Bravar 5”**: Izrada jednostavnih čeličnih konstrukcija i pomoćni bravarski poslovi, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; izrada jednostavnih elemenata transportera; montaža jednostavnih mašina; mašinsko i ručno savijanje limova, profila i druga jednostavna oblikovanja metala; mašinsko i ručno jednostavno bušenje, brušenje, sječenje i presovanje materijala, razvrtavanje i narezivanje navoja; toplinsko ravnanje jednostavnih čeličnih konstrukcija; ukrajanja i pripremanja jednostavnih čeličnih konstrukcija; izrada dijelova u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji; priprema materijala i mašina za proces sječenja i presovanja; bravarski poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
6. **“Bravar u održavanju 1”**: Bravarski poslovi u održavanju složenog tipa u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u procesima održavanja; preventivni pregledi i defektaža kvarova na složenim mašinama, uređajima i instalacijama; servisiranje svih vrsta mašina, uređaja i instalacija složenog tipa; procjene upotrebljivosti/potrebe zamjene dijelova prilikom složenih defektaža; poznavanje i tumačenje složenih crteža i dokumentacije; kontrola pripremnih radnji za pravilno odvijanje probnog pogona i opterećenja nakon montaže ili remonta; vođenje evidencije o uočenim nedostacima i nepravilnostima prilikom rukovanja mašinama i uređajima radi specifičnosti kvarova; vođenje evidencije o učestalosti kvarova mašina i opreme; održavanje transportnih sredstava, kranova, dizalica i sl.; evidencija utroška dijelova i materijala potrebnih za poslove održavanja/remonte; otvaranje radnih naloga održavanja; mehanizovana i ručna manipulacija teretom. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
7. **“Zavarivač 2”**: Zavarivanje srednje složenih čeličnih konstrukcija sa specijalnim zahtjevima, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u procesu zavarivanja; poznavanje srednje složene tehnološko-tehničke dokumentacije; zavarivanje obojenih metala, legura i dijelova za koje se traži termička obrada i predgrijavanje; zavarivanje konstrukcija koje su izvedene od tankih limova; zavarivanje posuda pod pritiskom i cjevovoda; sječenje ručnim motornim rezačem sa optičkim vođenjem; autogeno rezanje prema skicama, crtežima i tehnološkim postupcima; priprema i izmjena boca plina i kiseonika; korištenje sredstava za manipulaciju materijala u procesu zavarivanja; zavarivački poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
8. **“Zavarivač 4”**: Zavarivanje jednostavnih čeličnih konstrukcija, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; zavarivanje obojenih metala, legura i dijelova; zavarivanje jednostavnih posuda i cjevovoda; jednostavna sječenja ručnim motornim rezačem; jednostavno autogeno rezanje prema skicama/cртеžima; navarivanje pohabanih dijelova. priprema i izmjena boca plina i kiseonika; korištenje sredstava za manipulaciju materijala u procesu zavarivanja; zavarivački poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
9. **“Metalostrugar 4”**: Samostalni radovi na jednostavnim poslovima tokarske obrade, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; izrada/obrada jednostavnih svernih površina i konusnih navoja; izrada/obrada dijelova i sklopova koji su manje podložni deformaciji pri stezanju i obradi; obrada tolerisanih vanjskih i unutrašnjih površina; obrada strojnom brusilicom; gruba obrada i priprema materijala/dijelova za tokarsku obradu;

optimizacija kapaciteta mašina i reznog alata; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.

10. **“Metalostrugar 6”**: Radovi na jednostavnim poslovima tokarske obrade pod nadzorom nadređenog radnika, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; izrada/obrada jednostavnih površina; izrada/obrada dijelova i sklopova koji su manje podložni deformaciji pri stezanju i obradi; gruba obrada i priprema materijala/dijelova za tokarsku obradu; optimizacija kapaciteta mašina i reznog alata; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
11. **“Pomoćni poslovi”**: Utovar i istovar terete, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; praćenje tereta pri transportu; čišćenje radnih prostorija; pomoćni poslovi pri mašinskoj obradi; slaganje predmeta i održavanje urednosti proizvodnih pogona; čišćenje i održavanje saobraćajnica u i između proizvodnih pogona; pomoćni poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
12. **“Poslovođa za internu logistiku”**: Poslovi organizacije interne logistike i rasporeda radnih zadataka u brigadama i grupama po smjenama, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; kontrola izvršenja radnih zadataka; vođenje evidencije, knjige nadnica i radnih naloga; učešće u izradi strategija, planova i izvještaja vezanih za poslove interne logistike; planiranje logističkih kretanja materijala, roba i usluga; provođenje aktivnosti potrebnih za optimalnu logističku podršku i snadbijevanje procesa proizvodnje; praćenje stepena gotovosti proizvodnih naloga u cilju pravovremenog opsluživanja; koordinacija aktivnosti oko nabavke i isporuke materijala/robe; analiza i optimizacija troškova i procedura u vezi sa unutrašnjim i vanjskim transportom materijala/robe; mehanizovana i ručna manipulacija teretom. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju izvršnog direktora za tehničke poslove.
13. **“Metaloglodač 1”**: Samostalni metaloglodački radovi na najsloženijim elementima, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; korodiranje grupe radnika na metaloglodačkim poslovima; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u metaloglodačkim procesima; izrada/obrada najsloženijih svernih površina, asimetričnih dijelova sa višetrukum provrtima i različitim uglovima; izrada/obrada najsloženijih zupčanika, vratila, ozubljenih letvi, komada sa krivim površinama, utora, koničnih rupa i sl.; izrada/obrada dijelova i sklopova koji su izrazito podložni deformaciji pri stezanju i obradi; obrada grubih/oštih ivica nastalih u metaloglodačkom procesu strojnom brusilicom; optimizacija kapaciteta mašina i metaloglodačkih alata; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; utvrđivanje normi u metaloglodačkim postupcima obrade materijala; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
14. **“Metaloglodač 2”**: Samostalni metaloglodački radovi na srednje složenim elementima, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u metaloglodačkim procesima; izrada/obrada srednje složenih svernih površina, asimetričnih dijelova sa višetrukum provrtima i različitim uglovima; izrada/obrada srednje složenih zupčanika, vratila, ozubljenih letvi, komada sa krivim površinama, utora, koničnih rupa i sl.; izrada/obrada dijelova i sklopova koji su podložni deformaciji pri stezanju i obradi; obrada grubih/oštih ivica nastalih u metaloglodačkom procesu strojnom brusilicom; optimizacija kapaciteta mašina i metaloglodačkih alata; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
15. **“Metaloglodač 3”**: Samostalni metaloglodački radovi na složenim elementima, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; prijedlozi novih tehnoloških rješenja u metaloglodačkim procesima; izrada/obrada složenih svernih površina, asimetričnih dijelova sa višetrukum provrtima i različitim uglovima; izrada/obrada složenih zupčanika, vratila, ozubljenih letvi, komada sa krivim površinama, utora, koničnih rupa i sl.; izrada/obrada dijelova i sklopova koji su podložni deformaciji pri stezanju i obradi; obrada grubih/oštih ivica nastalih u metaloglodačkom procesu strojnom brusilicom; optimizacija kapaciteta mašina i metaloglodačkih alata; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
16. **“Metaloglodač 5”**: Samostalni metaloglodački radovi na jednostavnim elementima, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; izrada/obrada jednostavnih površina i dijelova; izrada/obrada dijelova i sklopova koji nisu podložni deformaciji pri stezanju i obradi; obrada grubih/oštih ivica nastalih u metaloglodačkom procesu strojnom brusilicom; optimizacija kapaciteta mašina i metaloglodačkih alata; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
17. **“Termičar 1”**: Samostalan rad na najsloženijim poslovima termo-hemijske obrade, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; vođenje procesa kaljenja materijala; izrada priručnih alata za kaljenje i cementaciju; ispitni radovi na materijalima čiji sastav nije poznat; priprema šarže za žarnu peć, rukovanje žarnom peći, izrada dijagram žarenja, briga o ispravnosti žarne peći; vodi evidenciju termički obrađenih proizvoda po šaržama; vodi

dnevnik i evidenciju sve prispjele dokumentacije i dijelova na termičku obradu, a po završetku iste, sa poslovođom, distribuirati na dalju obradu; vođenje procesa cementacije materijala; kontrola izvršenog kaljenja i cementacije; optimizacija kapaciteta sredstava rada; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.

18. **“Bravar/poslovi vulkanizacije”**: Izrada složenih čeličnih konstrukcija, u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; izrada i montaža elemenata transportera; montaža složenih mašina i uređaja; mašinsko i ručno savijanje limova, profila i druga složena oblikovanja metala; mašinsko i ručno složeno bušenje, brušenje, sječenje i presovanje materijala, razvrtavanje i narezivanje navoja; toplinsko ravnanje složenih čeličnih konstrukcija; ukrajanja i pripremanja složenih čeličnih konstrukcija; izrada dijelova u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji; korištenje tehnološko-tehničke dokumentacije u procesu sječenja i presovanja; bravarski poslovi na terenu; vulkanizacija elemenata transportnih sistema; poznavanje tehnološkog procesa vulkanizacije; obrada/priprema bubnjeva, transportne trake i drugih elemenata za proces vulkanizacije; definisanje parametara prilikom vršenja sastava transportne trake i drugih elemenata, vodeći računa o izduženju pri zatezanju i drugim efektima; usklađivanje vulkanizerskih radova prema poslovima montaže; rukovanje sredstvima za vulkanizaciju; korištenje sredstava za manipulaciju materijala u procesu vulkanizacije; vulkanizerski poslovi na terenu; mehanizovana i ručna manipulacija teretom; unos podataka u radne naloge i odgovornost za tačnost istih. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
19. **“Komercijalista nabave i prodaje 2”**: Operativni poslovi u procesima ugovaranja - nabave i prodaje roba, radova i usluga; praćenje realizacije zaključenih ugovora o nabavkama i prodaji roba, radova i usluga; prezentacija i prodaja proizvoda i usluga; praćenje oglasa javnih nabavki i drugih postupaka potencijalnih kupaca; praćenje i analiza tržišnih kretanja i trendova - identificiranje potreba tržišta; prikupljanje i analiziranje ponuda, komunikacija sa dobavljačima po pitanju istih; pripreme za izradu analiza i usporedba profitabilnosti pojedinačnih ugovorenih poslova; pripreme za izradu pregleda ugovorenih poslova, prikupljanje podataka i informacija o ispunjenju termin planova i planova isporuka; priprema podloga za izradu godišnjeg plana nabavki repromaterijala i finansijskog godišnjeg plana nabavki; priprema podloge u vezi sa planiranim investicionim ulaganjima; pripreme za izradu periodičnih izvještaja o stanju zalih repromaterijala i gotovih proizvoda; pripreme kontrole dokumentacije vezane za nabavku i prodaju roba, radova i usluga (otpremnice, prijemnice, ulazi, zapisnici kontrole, ugovori i ostala dokumentacija); praćenje realizacije ugovorene prodaje roba, radova i usluga, obavještavanje kupca o stanju istih; pribavljanje i dostava uputstva za rukovanje i održavanje, atesta, garantnih listova, otpremnica i druge prateće dokumentacije kupcima u zemlji i inozemstvu; koordiniranje aktivnosti po zaprimljenim urgencijama i reklamacijama, postupanje po istim sa nadležnim službama; pravilno i racionalno korištenje sredstava rada i materijala. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
20. **“Automatičar 2”**: Razvoj i implementacija jednostavnih automatskih sistema na osnovu poznatih ulaznih parametara sistema u skladu sa datim nalogom neposrednog rukovodioca; automatizacija jednostavnih proizvodnih programa; rad na poboljšanju proizvodnih linija – mašina; pregled i kontrola ispravnosti sistema prije puštanja u rad, prema propisanim mjerama; pomoć u radu na otklanjanju tehničkih kvarova i učešće u remontu; izrada i popravka frekventnih regulatora i programabilnih releja; defektaža kvarova na mašinama, uređajima i instalacijama; servisiranje mašina jednostavnijeg tipa; sprovođenje i kontrola održavanja, kontrola zamjene potrošnih dijelova postrojenja, kao i upravljanje zalihama potrošnih dijelova; vođenje evidencije o obavljenim poslovima i blagovremeno izvještavanje nadležnog rukovodioca; održavanje mjerne i regulacijske opreme te izrada programa za automatizaciju; mehanizovana i ručna manipulacija teretom. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
21. **“Konstruktor 3”**: Konstruisanje jednostavnih sklopova i podsklopova; konstruisanje detalja i razrada sklopova i podsklopova na detalje u formi radioničke dokumentacije; proračuni čvrstoće, geometrije (razvijeni oblika) i masa elemenata, konstruisanih sklopova i podsklopova; proračuni, specifikacije, predmjeri i predračuni za opremu i objekte iz proizvodnog programa tvornice; izbor i ucrtavanje standardne i tipske opreme po stručnim uputstvima, vođenje posla na osnovu podloga u projektnoj dokumentaciji; izrada tehničke dokumentacije konstrukcija i instalacija po podlogama i uputama voditelja posla-projektanta; izrada dispozicija jednostavnih objekata; tipizacija jednostavnih elemenata konstrukcija; izrada jednostavnih situacionih crteža; tehnička i dimenzionalna kontrola jednostavnih crteža objekata i uređaja; stručni razgovori/konsultacije u okviru grupe poslova sa saradnicima, a po potrebi i sa predstavnicima kupca, u cilju prikupljanja podloga o aktuelnoj problematici i njenom rješavanju. pomoć u radu saradnicima višeg nivoa pri kompletiranju dokumentacije, njenoj razradi i izradi konačnih rješenja. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.
22. **“Inženjer kontrole”**: Poslovi kontrole kvaliteta proizvoda; pomoćni poslovi u organizaciji poslova službe kvaliteta; izrada redovnih i posebnih izvještaja; preventivno djelovanje i uticaj na preduslove za kvalitet; praćenje provođenja korektivnih akcija i propisanih mjera uz izradu pratećih izvještaja; pribavljanje podataka

potrebnih za provjeru ispravnosti primjene tehničko-tehnološke dokumentacije; kontrolisanje kvaliteta složenih sistema, objekata i proizvoda i funkcionalnosti pri probnoj montaži i probnom radu; međufazna kontrola kvaliteta izrade složenih proizvoda i sklopova opreme i konstrukcija; izrada zapisnika-prijava greške i rad na otklanjanju utvrđenih nedostataka; koordinacija sa kontrolorima kvaliteta radi davanja prijedloga za poboljšanja kvaliteta; pripreme za sve vrste radnih sastanaka, izradu pojedinačnih planova, izvještaja i evidencija o realizaciji poslova u službi kvaliteta; kontrola delegiranih poslova i praćenje ažurnosti izvršenja istih; mjere i aktivnosti na pravovremenom obezbjeđenju potrebnih alata i instrumenata; obezbjeđenje pravovremenog rješavanja reklamacija na kvalitet proizvoda; pripreme analiza troškova kvaliteta; praćenje tehničkih dostignuća iz oblasti kontrole proizvoda, praćenje primjene odluka vezano za kvalitetu; priprema, obezbjeđenja i predaje proizvoda kontrolnim organima kupca; prijedlozi trebovanja opreme i materijala za potrebe službe tehnologije; pravilno i racionalno korištenje sredstava rada i materijala. Obavlja i druge poslove za koje je osposobljen, a po naređenju rukovodioca službe.

III

Kandidat koji se prijavljuje na Oglas potrebno je da ispunjava opće i posebne uslove, kako slijedi:

a) Opći uslovi:

- Da je državljanin BiH
- Da je stariji od 18 godina
- Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta

b) Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom „**Bravar 1**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
Minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i nazivom „**Bravar 2**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 3. i nazivom „**Bravar 2**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 4. i nazivom „**Bravar 4**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
Minimalno 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 5. i nazivom „**Bravar 5**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
Minimalno 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 6. i nazivom „**Bravar u održavanju 1**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog smjera
Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 7. i nazivom „**Zavarivač 2**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog smjera
Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 8. i nazivom „**Zavarivač 4**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog smjera
Minimalno 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 9. i nazivom „**Metalostrugar 4**“:

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 10. i nazivom „**Metalostrugar 6**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera
- Minimalno 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 11. i nazivom „**Pomoćni poslovi**“

- II/PK/I/NK

Za radno mjesto pod rednim brojem 12. i nazivom „**Poslovođa za internu logistiku**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, građevinskog, rudarskog, tehničkog ili društvenog smjera

Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 13. i nazivom „**Metaloglodač 1**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera

Minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 14. i nazivom „**Metaloglodač 2**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera

Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 15. i nazivom „**Metaloglodač 3**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera

Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 16. i nazivom „**Metaloglodač 5**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera

Minimalno 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 17. i nazivom „**Termičar 1**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera

Minimalno 3 (tri) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 18. i nazivom „**Bravar/poslovi vulkanizacije**“

- V/VKV/IV/SSS/III/KV stepen stručne spreme, mašinskog, rudarskog, elektrotehničkog ili tehničkog smjera

Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 19. i nazivom „**Komercijalista nabave i prodaje 2**“:

- VII/VSS stepen stručne spreme, ekonomskog smjera

Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 20. i nazivom „**Automatičar 2**“:

- VII/VSS stepen stručne spreme, elektrotehničkog smjera

Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 21. i nazivom „**Konstruktor 3**“:

- VII/VSS stepen stepen stručne spreme, mašinskog ili rudarskog smjera

Minimalno 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

Za radno mjesto pod rednim brojem 22. i nazivom „**Inženjer kontrole**“:

- VII/VSS stepen stručne spreme, mašinskog, metalruškog ili rudarskog smjera

Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima

IV

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Pismenu prijavu na oglas, svojeručno potpisanu, sa naznakom jednog ili više radnog/ih mjesta na koja se prijavljuje, broj telefona, tačnu adresu stanovanja i kraću biografiju (kandidat koji se prijavljuje na više oglašanih radnih mjesta popunjava jednu prijavu i u istoj navodi radna mjesta na koja se prijavljuje);

- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Diplomu/Uvjerenje o završenom školovanju, potrebnu za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;
- Uvjerenje / Potvrda o radnom iskustvu za radno mjesto na koje se prijavljuje (*potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenje nadležne porezne uprave, uz obavezno dostavljanje potvrde u kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja biti razjašnjene*).
- Relevantan dokaz o ostvarivanju prava po osnovu propisa koji tretiraju oblast boračko-invalidske zaštite izdat od strane nadležnog organa (*Prilikom sačinjavanja liste uspješnih kandidata, a u slučaju kada dva ili više kandidata ostvare isti ukupan broj bodova, komisija će prednost pri utvrđivanju redosljeda na listi dati kandidatu koji ima status branioca ili člana porodice branioca, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite*).

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

V

Kriterij po osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata za prijem u radni odnos, prema radnom mjestu na koje se prijavljuje su:

- 1) Pismeni ispit/praktični rad i
- 2) Usmeni ispit.

O svim aktivnostima u postupku provedbe oglasne procedure kandidati će biti blagovremeno obavješteni. Kandidati koji budu izabrani bit će upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Sa kandidatima koji budu izabrani i primljeni u radni odnos, zaključit će se ugovor o radu, kako je Javnim oglasom predviđeno.

Obavještenje o rezultatima Javnog oglasa bit će istaknuto na oglasnoj tabli i web stranici Društva, te dostavljeno prijavljenim kandidatima.

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Društva i isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u navednim sredstvima informisanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog oglasa, dostaviti lično ili preporučeno poštom, na adresu: **Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla**, adresa: **18. hrvatske brigade broj 25, 75000 Tuzla**; sa naznakom: **„Prijava na Javni oglas broj: 05-829/23 od 12.06.2023. godine“, za radno mjesto (navesti poziciju) – ne otvaraj“.**

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Broj: 05-829/23

Datum: 12.06.2023. godine

